

Mmofra Twerε Kronkron de reba

Oheneba a
Ofiri Tadeε
no ho



Ɔtwerεfoɔ: Edward Hughes

Ɖεε ɔyεε mfonini ahodoɔ: M. Maillot; Lazarus
Alastair Paterson

Ɔsamufoɔ: M. Maillot; Sarah S.

Nkyerεaseɛni: Kwasi Adomako

Ɖεε ɔtotoo ho nneɛma: Bible for Children
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.

Tumi krataa: Sɛ wontɔn nko ara dεε a, wowɔ ho kwan sɛ
wotwe anaase wotintim saa ayεεm yi bi.




Yosef a ɔye ɔsoafoɔ badiakyire
no awu! Misraimfoɔ nyinaa ne
n'abusua boom dii awerɛhoɔ.
Onyankopɔn nam Yosef a
ɔye Hibrini no so agye

ɔman no afiri
ɔkom dennen
mu. Na ɔye
ɔkannifoɔ
a ɔwo ɔɔ
na ɔnim
nyansa.
Seesei ɔko.



Mfirinhyia beboro ahaasa twaa mu. Yosef nkurofoɔ a
wɔye Hibrifoɔ no adɔso wɔ Misraim. Faraɔ foforoɔ a
na ɔte soɔ no suroo se ebia Hibrifoɔ no besore atia
no, eno nti ɔye wɔn nyinaa nkoa.



Farao hyeε Hibrifoo no anieyaa. Ohyeε won
ma wokyekyeree nkuro akeseε. Nanso emfa
ho ne adwumaden a omaa woyeeε no,
Hibrifoo no koo so dooreε.




Da bi, ɔhye a ano ye den firi Farao ho baee. “Etwaa se woto mmɔfra mmarima a wɔawo won foforo nyinaa gu ɔtadee Nile mu.” Na Farao tirimuɔdemfoɔ yi abɔ ne tirim pɔ se ɔbete Hibrifoɔ no dodoo so. Mpo ɔbekum mmɔfra!



Εβετumi aba σε abusua baako dwenee σε, “Εδεεη na γεβετumi αγε?” Woyεε adwene σε wode won ba no beτο ctadee Nile mu. Mmom, wode no behye kentεn mu, kentεn a nsuo ntumi nwuram.



Κεντεν ketewa a εκυρα αδεε a εsom bo yi τεε nsuo yi
ani. Εδεεn na εβετο αβοfra ketewa yi?



Akyiri baabi na na abofra no nuabaa gyina rehwe
kentɛn a esom bo yi se enam nsuo yi ani bokɔɔ.



Kwansi na Farao babaa ne n'asomfo
baa tades no ho se wɔrebɛdware. Na
ɔkwan biara nni ho a kentɛn no bɛtumi
ahunta. Ebia wɔbɛtwam ako
a wɔnhunu.



“Oo! Kenten bi. Eho, nhaban no mu. Meredwene deε εwom ho.” Farao babaa np hyεε n’asomfo no σε wonkɔfa kenten no mmra. Bere a ɔbuee so no – abɔfra no firii aseε suiε. Oheneba no teaam σε, “Oye abɔfra a ɔfiri Misraim.”



“Ketewa mmɔborɔwa. Wo ho ye fe dodo.” Ebia Farao babaa yi kasaa abɔfra yi ho te sɛdeɛ mpanimfoɔ pii ye no. Eɛtumi aba sɛ mpo ɔkaa sɛ, “Ookyi-kookyi Koo-amse” – wo Misraim kasa mu, aane.



Ɛβεγε σε Onyankopɔn maa abɔfra no nuabaa nyansa soronko. Ɔtuu mmirika kɔɔ Faraɔ babaa no nkyen. “Mempɛ Hibrini baa bi mma no nhwe abɔfra no mma wo anaa?” Ɔtii no ano σε, “Υε saa.” Wosusu σε hwan na abayewa no tuu mmirika kɔfrɛ no?



“Maame! Ye ntem bra! Oo, kaa wo ho!” Ebia a abayewa no annya bere ankyerεkyere nsem mu ankyere no. Won baanu no tuu mmirika koo beaεε ofiri baεε no.



Tadeɛ no ho no, Farao babaa no de abɔfra no maɛɛ.
“Hwɛ no ma me. Metua wo ka. Frɛ no Mose.” Mose
Asekyerɛ wo Misraim kasa
mu bɛtumi akyerɛ
nsuo ba.



Enti Mose sane kɔɔ n'awofɔɔ ho ne ne
fie. Wɔkyerɛɛ no sɛdɛɛ ɔbɛdɔ
Onyankopɔn ne Hibrifɔɔ no. Enkyɛ,
ɔne Farao babaa
no bɛkɔ akɔtena
n'ahemfie.
Onyankopɔn a
ɔgyɛɛ no nkwa
no wɔ botaeɛ
kɛsɛɛ bi abɔfra
Mose.



Ọheneba a Ọfiri Tadee no ho

Agbesem a efiri Onyankopon asem,
Twere Kronkron no mu,

WỌ

Exodus 2

"Wo nsem ano ma hann."

Nnwom 119:130



Awieeε



Saa Twerε Kronkron mu ayεεεm yi kasa fa yεn Nyankopon
Nwanwafoε a εboε yεn na εpe se yεhunε No no ho kyere yεn.

Onyankopon nim se yεaye nneεma bone pii, δεε Ofre no bone no.
Bone ho asotweε ne owuo nanso Onyankopon εo wo pa ara nti
Osomaa ne Ba Barima koro, Yesu ma no bewuu wε asennua no
so gyee wo bone ho asotweε. εna Yesu sεre beyee Oteasefoε bio
besene kεε Osoro Aheman mu! Se wogyε Yesu di na wosre no se
Omfa wo bone nkyε wo a, Obeyε. Afei Obεba abεtena wo mu ama
wo ne No atena afeboε.

Se wogyε di se yei ne nokore no a, ka yei kyere Onyankopon:
Me Dεfo Yesu, Megyε di se woyε Onyankopon, na wobeyεε onipa
wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesre Wo bra
m'abrabo mu na fa me bone kyε me, sεδεε εbeyε a menyε εbra
foforo seesei, na da koro bi me ne Wo akε afeboε. Boa me na
menyε setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twerε Kronkron no na wo ne Onyankopon nni
nkεmmε da biara! Yohane 3:16

